

Va na na vukheta, Khatisa

Xitsonga

Ntlawa wa

2c



Pearl Kabini



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, tl, hl, n'w, ny, ch, rh, ndz

Mpfumawulo wuntshwa

kh (**K**hatisa, v**kh**eta, **kh**unguluxela, **kh**oma, **kh**unguluxi, **kh**uluka, **kh**unguvanyekile, **kha**, **khi**, **khatluli**)

Marito mo titoloveta (mpfuxeto)

kokwana, tsutsuma

Marito mo titoloveta (mantshwa)

endla

xikukwana

ximhandzana

Va na na vukheta, Khatisa

Xitsonga

Ntlawa wa 2C

ISBN: 978-1-77981-440-1

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Pearl Kabini

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Sandy Lightley

Nkhaviso na mpapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Va na na vukheta, Khatisa



Pearl Kabini

Khatisa u pfuna kokwana ku nyika tihuku mavele.

U hoxa tihuku hi mavele. Ta rila ivi ti baleka!

“Va na na vukheta, Khatisa. I nge ndzi ku komba ku swi endla kahle,” ku vula kokwana.





Khatisa u hlongorisa xikukwana. U lava ku xi tlakula.

Xa hlometela ivi xi tsutsuma. Xi chava Khatisa.

“Va na na vukheta, Khatisa. I nge ndzi ku komba ku swi endla kahle,” ku vula kokwana.

Khatisa u pfuna kokwana ku hlengeleta matandza.

U ma khunguluxela ebasiketini. Man'wana matandza ya fayeka. Rin'we ri wa.

“Va na na vukheta, Khatisa. Khoma kahle, u nga khunguluxi matandza. I nge ndzi ku komba ku swi endla,” ku vula kokwana.





Khatisa u nyika ximanga masi.

Masi man'wana ma halakela emisaveni.
Man'wana masi ma halakela na ximanga!

“Va na na vukheta, Khatisa. Vona masi ya khuluka! I nge ndzi ku komba ku swi endla kahle,” ku vula kokwana.

Khatisa u hoxela Sinopi ximhandzana.

A nga languti laha a hoxaka kona. Hi xihoxo, u ba Sinopi hi ximhandzana. Xa n'wu vavisa. Sinopi se u khunguvanyekile.

“Va na na vukheta, Khatisa! I nge ndzi ku komba ku swi endla kahle,” ku vula kokwana.





Khatisa u pfuna kokwana ku kha matamatisi exirhapeni.

U tlurhula matamatisi.

“Ma khi hi vukheta, Khatisa. U nga ma khatluli kunene. I nge ndzi ku komba ku swi endla kahle,” ku vula kokwana.

Kokwana u n'wi kama misisi. Misisi ya yena yi songanile. Kokwana u n'wi tlurhula misisi.

Khatisa u teka xikamu.

“Va na ni na vukheta, Kokwana. I nge ndzi mi komba ku swi endla kahle!” ku vula Khatisa a ri karhi a n'wayitela.





Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatiwo wa Nhlangano
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo thariha
- Swi kulu eka mind!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo thariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

